


Xitsonga
Ntlawa wa

2B

Vutshila wa gingirika!



Rose S. Mbokodo

Mimpfumawulo (mpfuxeto)

mb, ng, pf, sw, hl, n'w, ch, rh, ndz, ngh

Mpfumawulo wuntshwa

tsh (Vutshila, mutshunguri, tshambuluta, **tshika**, tshamiseki, **tshamisa**, tshuneleli, xotshama, **tshinyisa**)

Marito mo titoloveta (mpfuxeto)

kokwana, rintiho, hinkwaswo

Rito ro titoloveta rintshwa

khombo

Vutshila wa gingirika!

Xitsonga

Ntlawa wa 2B

ISBN: 978-1-77981-369-5

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mutsari: Rose S. Mbokodo

Muhundzuluxeri: Vutivi Shirinda

Muendli wa swifaniso: Shayle Bester

Nkhaviso na mpfapfarhuto: Rock Bottom Graphic & Design

Nkandziyiso wo sungula ku kandziyisa 2023.

Vutshila wa gingirika!



Rose S. Mbokodo



Manana u yi le eka mutshunguri. Kokwana u hlayisa Vutshila ekaya.

Vutshila u lava ku ya eka kokwana exirhapeni. Wa kasa.

“Yima, Vutshila! U ta wa eswitepisini! Ndzi le kuteni,” ku huwelela kokwana.

Vutshila wa gingirika nakambe. U vona mati lawa ya nga vekiwa. U lava ku nghena endzeni a hlamba.

“U nga ngheni endzeni, Vutshila! Swi na khombo,” ku lemukisa kokwana.





Vutshila wa gingirika nakambe. U vona
bulichi na xisibi. U lava ku swi dya.

“Yima, Vutshila! Swi na khombo sweswo!” ku
lemukisa kokwana.

Kokwana wa ayina.

Vutshila wa gingirika nakambe.

U tshambuluta voko ra yena. U lava ayini!

“Tshika sweswo, Vutshila! U ta vaviseka,”

Kokwana a lemukisa Vutshila.





Vutshila wa gingirika nakambe. U ya eka pulaga ya gezi. U lava ku hoxa rintiho ra yena ndzeni!

Kokwana u n'wi langutile.


“Yima, Vutshila! Swi na khombo,” a n'wi lemukisa.

Kokwana u virisa mati yo endla tiya.

Vutshila a nga tshamiseki. Wa gingirika nakambe! U lava ku pfuna kokwana.

“Tshika sweswo, Vutshila! U nga tshuneleli kettlele! U ta vaviseka,” ku lemukisa kokwana.





Kokwana u veka hinkwaswo leswi nga na khombo ekule.

U tshamisa Vutshila eka xotshama vana.
A tlanga kona.

Sweswi Vutshila u hlayisekile.

Ku hlayisa Vutshila a swi olovangi. Xana ricece u nga ri tshinyisa ku yini!



Readers

Ntlawa wa 1-2

- Xilamulana xa kahle
- A ku na mati
- Pfumi na Bobo
- Vuxa wa swikota ku basisa
- Switwari
- Vaboti vo pfuna
- Nyoka exivaleni!
- Xana xi nga haha?
- Dyambu na mpfula!
- Vun-we na Vutivi
- Misisi yikulu
- Ndzalama wa hlamala!
- Tatana u ta vuya rini?
- Chuchekani na pume
- A hi hlajiseni mati
- Jazi ro hundzuriwa
- Va le purasini
- Ndavi u lava ku penda
- Ndziilo!
- Vutshila wa gingirika!

Ntlawa wa 3

- Vanghana eka maxelo hinkwawo!
- Vanhwanyana na mbuti
- A ndzi tsakeli matsavu!
- Va na na vukheta, Khatisa
- Khavisani u vavisekile
- Tintangu tintshwa ta Kwetsimani
- Tsakeriwa logi a tsakeke!
- Mukapu wo nandziha
- Mati hinkwako!
- Xibelani xa Kulani
- Rhoko yo saseka
- N'wamapurasi Endlani na minkawu
- Nkwangulatilo wa Nhlangano
- Moli na tikhirkite
- Vukahle u khoma khamba!
- Masingita ya timbewu
- Vuvabyi bya tinguluve
- Maqhingha ya Monyai
- Ku navela ka Rifumo ku humelela
- Mandza ya Mbimbhi yo kayivela
- Ku dyondza hi ta machela
- Ku pfuna kokwana va hola
- Miehleketo ya Ntiyiso ya kahle
- Maendlelo ya VaVhenda
- Mangalani na Xalati
- Ku ringa swakudya swa Xvhenda
- Muhluri u kota ku hlaya nkarhi
- Mutlangi wa le henhla
- Ximilana xo horisa
- Bolo leyi nga lahleka
- Riendzo ro ya entangen'i wa swiharhi

Ntlawa wa 4-5

- Ngwenya ya makwanga
- Xingwavila xa nsuku
- Tinyiko
- Lulama u tshama na rihanyo lerinene!
- Soweto
- Tinyoxi
- Xana i xihatla xa yini, Dzuniso?
- Hitekani u twa ku vava ekhwirini
- Tinxaka ta vutleketli
- Ku rihiseta ka tinkuzi
- Nhwanyana wo tlhariha
- Swi kulu eka mina!
- Masungulo mantshwa
- Vafana vo tlhariha
- Muphasi wa tlhampfi
- Nkelunkelu
- Mukhuhlwana
- Nghozi exirhapeni xa Kokwana
- N'warikolwani, wa nhnenha!
- Ntanghu yo Saseka
- Norho wa Rilaveta



Room to Read



NELSON MANDELA
INSTITUTE FOR
EDUCATION AND
RURAL DEVELOPMENT



Enabling successful
open learning for all

Ulwazi Lwethu i phurojeke leyi nga simekiwa na ku nyikiwa mpfuno wa swa timali hi Zenex Foundation ku va yi hluvukisa nonganoko wa matsalwa ya ku hlaya na switirhisiwa swa nseketelo wa vadyondzisi leswi swi nga olova hi ku tirhisa tindzimi ta laha Afrika. Phurojeke leyi yi kongomisiwile eka ku dyondzisa na ku seketela vadyondzi eka Dyondzo ya Masungulo ku va va hluvukisa tindzimi ta bona ta le kaya ta ku hlaya na ku twisia. Matsalwa yo hlaya ya tsariwile ro sungula hi tindzimi ta kaye ta Afrika hi ku tirhisana na Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, na Saide. Switirhisiwa hinkwaswo swi hluvukisiwa tanihi “Switirhisiwa swa Dyondzo leswi nga Pfuleka” kumbe “Open Education resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.



Ulwazi
Lwethu



ISBN: 978-1-77981-269-5



9 781779 813695